

Parare Domino Plebem Perfectam

A lokisetse Morena Sechaba se phethehileng (Luka 1,17)

# Moeletsi oa Basotho

www.moeletsiobasotho.co.ls

Lesotho  
le'a se  
kotsomala



2

'Muso ha  
o na leano

5



Lekala le  
matlafatsa  
tšireletso

8



## Toka e hloke mahlo

8



KETEKELO EA LILEMO TSE MAKHOLO A  
MABELI SECHABA SA BASOTHO SE THEHILOE



# MOELETSI

## Tsoelopele ha e hlakole bobbe

Lekala la Ntšetsopele ea Sechaba ka letona la lona le entse tšusumetso mabapi le molao o sireletsang bana ba banana, har'a tse ling hore ba lumelloe ho kena sekolo leha e le baimana. Bana ba ne ba lelekoa likolong mohlomong e se hobane ba hobosoa empa e le mokhoa o mong oa boitšoarō, ho ruta ba bang hore ba se etse ketso e tšoanang. Tsela ena ea ho khalema e ile ea sebetsa mohlomong mehleng ea khale empa ha joale lintho li fetohile haholo, ho pheloa ka tsela e fapakaneng le ea khale. Leha ho le joalo molao ha o fe bana bolokolohi ba ho ba bakhachane ba le lilemong li tlaase ba bile ba ntse ba kena sekolo.

Ka ho ea ka thuto ea Bokriste le ona moetlo oa Basotho thobalano ke ntho e etselitsoeng banyalani qha! Ka hona bohle ba kenang ho eona ba khahlanong le molao oa Morena Molimo le litloaelo tsa Basotho. Ka lebaka lena banana ba se nke monyetla oa ho hopola hore kaha ba sireletsoa ho thoe ba nepile ka ho kena thobalanong pele ho lenyalo. 'Mele ke tempele ea Morena Molimo, o lokela ho hlonepshoa le ho sebelisoa ho tlotlisoa ea Holimo-limo e se ho inyakalatsa ka tsa lefatše.

'Muso o entse qeto e ntle haholo ea ho tšehetsa lihoai mabapi le temo ea lifate tsa litholoana, empa litsebi li fane ka keletso ea hore pele merero eohle e phetheloa ho lokela ho etsoa lipatlisiso le boithuto. Sechaba se lokela ho fuoa thuto mabapi le lintlafatso tse tlo etsoa metseng le metsaneng eo se phelang ho eona. Sena se tla thusa hore ho se be le lipelaelo kapa lintoa tse bakoang ke tšitiso bophelong ba letsatsi le letsatsi. Lintlafatso ke ntho ea bohlokoa haholo hobane li tliša tsoelopele le phetoho bophelong, feela kamehla hoa tsebahala hore phetoho ha se ntho e amohelang habobebe. Motho leha ho thusoa eena a satalatsa molala a loana ea khumamela ho ema thuso e joalo pele.

Boithlhopo ke ntho ea bohlokoa kaha bo tsamaea le lipatlisiso sebakeng se joalo e se re mohlomong molemo oa ja monga ona. Lebaka e le hobane lintlafatso tseo li entsoe libakeng tseo sechaba se sa rateng ha li etsoa teng kapa e le sebaka se bohlokoa joaloka mabilla. Likhohlano le litsekisano tse teng ka nako e 'ngoe li ipakeloa feela ke ho se be le lipuisano tse nepahetseng. Mohlala o totobetseng ke litaba tsa morao oa Kolo, moo sechaba se sekisetsoang hobane feela ho sa ba le lipuisano le ponaletso.

Re lebohela naha ea habo rona e fuoeng Bolula-Setulo litabeng tsa bophelo, taba ena e mpe e thusa hore masisapelo ana a teng kahar'a naha mabapi le litšelebetso tsa bophelo a fele. Baoki le lingaka tse sebetsang ka maloting ba boitsekong bo siileng sechaba lepalapaleng, hobane se tingoa litšelebetso tsa bophelo. Batho ba fumanang litlhare tsa bophelo bohle ha ba li fuoe, 'me taba eo e kotsi hobane tse ling tsa tsona li thusa sesole sa 'mele se seng se fokola. Ha sesole sa 'mele se sa fumane thuso eo se e tloaetseng bophelo ba mokuli ea joalo bo tlokotsing e kholo hoo a ka lahleheloang ke bophelo.

Basotho ba leboha BEDCO haholo ka ho tšehetsa likhoebo tse nyenyane ka ho li bulela 'maraka ka makhetlo a fetang bobeli joale. Bahoebi ba bontšitse taba ena e ba thusa haholo hobane ba khona ho buisana le baji ba shebane mahlong, ha baji le bona ba fumana monyetla oa ho tseba bahlahisi ba libelisoa tseo ba li boning mabenkeleng. Sethala sena se thusitse bahoebi ba bangata hobane ba bang ba bona ba ne ba sa hlahise haholo pele monyetla ona o ba teng. Taba ena ha e thusa feela ho holisa Basotho empa le moruo o keneletse hona moo.

# Lesotho le kotsomala sa boetapele



### Nthabeleng Seitlheko

**N**aha ea Lesotho e khethiloe ho ba Bolula-Setulo ba linaha tsa selekane, litabeng tsa bophelo bo botle. Tsena li boletsoe ke Molula-Setulo oa Komiti ea Paramente ea Boiketlo ba Sechaba, Mokhothu Makhalanyane, ka la 5 Phupjane monongoaha.

O hlahositse hore 'mokeng ona oa matsatsi a mararo ho ne ho tšohloa litaba tsa tlhahiso ea litlhare ho ipapisitsoe le likoluoa, 'me tikoloho ea Afrika e tlahoia e saletse morao litabeng tsa ho itlha-

hisetsa litlhare sebakeng sa ho hlola mafu a fapakaneng.

O re Naha ea Lesotho e lokela ho ntšetsapele mosebetsi oa tlhahiso ea litlhare setsing se Mafeteng, 'me hoo e tla ba monyetla le ho lingaka tsa lehae ho bona hore litsebo tsa bona tsa tlhahiso ea litlhare li ba teng. A bontša bohlokoa ba hore linaheng tsa Afrika ho be le litsi tse robeli tse tla itlha-hisetsa litlhare.

Ha joale Afrika e se e-na le litsi tse tšeletseng tse seng li hloahiloe tse phatlalalitsoeng tlahong e entsoeng ke Afrika CDC ho ka etsa litlhare. A re ba bile le lipuisano le letsete la Lefatše litabeng tsa

bophelo, 'me Linaha tsa Botswana le Es-

watini tse tla thakelana ka malebela litabeng tsa bophelo.

O itse ho bohlokoa hore lichelete tsa bafani li sebelisoa ka tsela e hlokolo-si, li reke lithepa tse lokelang e seng li khutlele ho bafani. O re ha joale naha ena le MBillion e tsoa ho mofani oa Global Fund e tšehetsang naha litabeng tsa toantšo ea HIV le Lefuba, 'me o fumane tšepiso ea hore e bang Lesotho le ka sebelisa chelete eo ka nako e sa khutle, ba se ntse ba behetsoe M20Millione ba sa etse kopo e ncha hore ba thusetse litabeng tsa bophelo bo botle.



# CAFI e matlafatsa tlhahiso

## Nthabeleng Seitheko

Seriti sa naha se senyehile machabeng hobane Lesotho le hlaha le sa sireletse basebetsi khahlanong le tlikefetso mesebetsing ebile le sa hlokomele basebetsi ba eona. Tsena li boletsoe ke Motlatsi oa Mohokahanyi oa Morero oa CAFI, 'Makali Nathane, ka la 3 Phupjane monongoaha.

O re 83% ea basali ke basebetsi lifemeng 'me ho hlaheletse litlalehong tse 'maloa tse ileng tsa etsoa ke mekhatlo ea basebetsi le e ikemetseng le ho romella litaba tse joalo machabeng hore basebetsi ba hlekefetsoa. O re sena se bapetse karolo e kholo tahlehelong ea mesebetsi lifemeng hobane bahoebi ba sebetsang 'moho le 'Muso oa Lesotho ba hula mesebetsi ea bona.

A re ho utloisang bohloko ke hore bahiri ba qetella ba balehile ba il'o theha mesebetsi linaheng tse ling, ba sia basebetsi lepalapaleng. O itse litlaleho tse teng Mekhatlong e 'maloa ea Machaba li bontša ho sa ba le lipuisano tse neng li tla tisa kutloisiso hoo qetel-

long ho bileng le tahlehelo ea mesebetsi.

O re ka morero oa CAFI ba tlo fana ka koetliso ho mafapha ohle a amehang ho bona hore ba hata ka leoto le tšoanang ho boloka mesebetsi, kaha ba rata ho bona boholo ba mesebetsi ea lifeme e etsoa ke Basotho e seng hore ba sebetse e le batho ba rokang kapa ba kopanyang liaparo feela empa ba be le litsebo tsa tsamaiso ea lifeme ka ho phethahala.

O tsoetsepele hore Lesotho le ntse le saletse morao litabeng tsa tlhahiso e leng se etsang hore kholo ea moruo e nyotobele, ka hona ke nako ea hore lifeme tsa Lesotho li hlahise liaparo ka botlalo eseng ho kopanya tse tsoang machabeng feela. O re bothata bo tobileng naha ena ke ho tšoaroa ha litaba ka bohlasoa ho senyang mesebetsi e teng hobane batho ha ba bue litaba tsa 'nete, ba khetha tseo e leng lithahasello tsa bona. Nathane o re ba hloka mafapha ohle ho ba le kutloisiso le ho tšoara litaba tse ka behang bophelo ba batho ba bang tsietsing ka hlokolosi.



O thoholelitse 'muso le bohanyetsi ka ho tšoara ka thata ho bona hore litaba tsa mesebetsi ea lifeme lia sebetsoa e le hore batho ba tsebe ho khutlela mesebetsing. O re taba ena e kholo hobane ba fumana tšehetso mahlakoreng ohle a buellang sechaba.

Mongoli-Kakaretso oa Mokhatlo oa NACTWU Tše-

pang Makakole, o bontšitse hore tahlehelo ea mesebetsi ea lifeme ke ntho e ba hlokisang boroko hobane basebetsi bao ba phelisa malapa a mangata, ho ruta bana le tsohle tse amanang le boipheliso. O re taba ena e hloka mafapha ohle a tšoarane ka matsoho, kaha litlolo tsa molao li phahame ka lebaka la batho ba bangata ba

hloakang mesebetsi.

A re e le mokhatlo ba tseba liketsahalo tse ngata tse etsahallang basebetsi ka hona e se eka CAFI e ka tla ka leano le hlakileng le tataisang bahiri lifemeng molemong oa sechaba sa Basotho hore se sebetse ka bolokolohi, ho se khatikelo efe kapa efe ea Litokelo tsa Mantlaha tsa Botho.

# Basotho ba phaphatha BEDCO

## Nthabeleng Seitheko

Khoebo ke mokokotlo oa moruo oa naha efe kapa efe, ka hoo boholo ba sechaba se lokela ho itlhalisetsa le ho ithehela mesebetsi ho matlafatsa boipheliso. Tsena li boletsoe ke Lepheane Lesoli ho hlaha BEDCO, ka la 2 Phupjane monongoaha.

A re esale ba qala ho ba le sethala sena bahoebi ba una molemo, kaha e le bahoebi ba ka holimo ho 700 ba seng ba unne molemo sethaleng sa lipontšuo moo ho rekisitsoeng thepa e ngata. A re sena ke sesupo sa kutloisiso ea Basotho litabeng tsa tlhahiso le ho itsebahatsa hore lihlahisoa tsa bona li be teng hohle. A re hangata baji ba lihlahisoa tse ngata ba sebelisa thepa ba sa tsebe moo e tsoang teng 'me ka nako e 'ngoe e sebelisoa hampe, ka hona sethala sena ke se bulehileng sebakeng sa lipuisano tsa bahoebi le baji ba lihlahisoa.

A bontša hore sebakeng sena motho o atleha ho fumana mohlahisi oa lihlahisoa



tseo a li sebelisang eleng ho thusang bahoebi ho matlafatsa lisebelisoa tsa bona ka tsela ea lipapatso. A re sethaleng sena ho sebetsoa litholisano 'me ke monyetla o motle hore bahoebi ha ba batla ho itlhalisetsa ba etele sebaka sena ho ithuta ka tsamaiso ea khoebo.

A re ho qala khoebo ha se

ka chelete e ngata hobane bohloko ba batho ba bang sebakeng seo, ba iphelisa ka tsona likhoebo tseo, ka hona takatso ea bona ke ho fihlela Basotho ba bangata ba bile ba holile khoebong hoo ba hlahisang ka bongata le ho hira Basotho ba bang. O itse ke nako ea hore Basotho ba tšoarane ka mat-

## BEDCO

soho ba tsamaisane tsela molemong oa tlhahiso le kholiso ea likhoebo tsa bona.

Matsemela Khoasane ho hlaha Letseteng la 'Muso le tšehetsang Khoebo ho hola (PCG) o re mosebetsi oa bona ke ho thusa hore likhoebo li be le chelete haholo ea ho qala ho etsa mosebetsi, ka hona a khothletsa bahoebi ho se tšabe ho etsa mekoloto libankeng. A re khoebo e qala ka boima 'me ntho e kholo ho eona ke chelete e ntlafatsang kholo ea eona.

E mong oa bahoebi Neo Nkoe, o supile hore sethala sena ke monyetla oa 'maraka o pharaletseng oa lihlahisoa tsa bona, kaha se atametsa baji haufi le bona. A re ho bapatsa hona ho thusa likhoebo tsa bona kaha batho ba bang ba ne ba ke ke ba tseba ho itlhalisetsa ka matla hoja ha ho na monyetla o kang ona.

O re ho fihlela hona joale ha 'muso le ba ikarabellang ba ka tsoelapele ka mebaraka ea mofuta ona naha ka bophara boholo ba lihlahisoa tsa bona li ka hlahella, moruo oa matlafala ka litereke ho fapakana.





# Banna ba se ba pheha

## Tšeliso Thakholi

**M**ofumahatsana 'Mamokone Mokone oa Ha Abia Seterekeng sa Maseru o ile a buisana le koranta ka sepheo sa ho tsebahatsa mosebetsi oo a o etsang oa ho pheha, oo a reng leha lipalo tsa bahlankana le banna ba ntseng ba le lilemong tse tlaase, li ntse li fokola letsatsi ka leng, ba ipabola haholo mophehong. Ha joale o se a e-na le bahlankana ba tsoang matsohong a hae ba sebetsang lihoteleng le libakeng tse fapakaneng tsa lijo. Athe ba bang ba ithehetse likhoebo tsa lijo tseo ba iphelisang ka tsona.

O re le hoja lipalo tsa bahlankana le banna ba iphelisang ka mopheho e fokola, feela ba teng. O re bacha ba tsebe hore ho sebetsa ha se feela hore motho a be le mangolo, 'me a hiroe empa le mesebetsi ea matsoho e kang ea mopheho motho a ka phela le ho phelisa batho ba bang.

"Ke motho oa mangolo empa ke ile ka ema ka bona hore ke tlameha ho tsoarisa matsoho. Ke ee ke re kamehla ho bacha ba ntseng ba re mesebetsi ha e eo, motho ka mong moo a lutseng chelete e teng, empa ho ho eena hore a inahane le ho ela hloko hore na a ka qala khoebo kang." A rialo.

O re batho ba nang le thahasello e le bahlanakana kapa baroetsana ba ho etsa mosebetsi ona oa mopheho ba lokela hore ba be le lerato la ona. "Ke mesebetsi o matla haholo hobane o qeta lihora o eme, letšoare lohle, oo motho a ke keng a o sebetsa h'a se na lerato la ona."

"Ba qale pele ba ahe lerato la ona kahare ho lipelo tsa bona. Ha ba qeta ba batle litsebo, kaha re na le qholotso e kholo ea hore bohobo ba lumela hore ba tseba hobane feela ba tseba ho soka papa."

O re ha ba se ba fu-



mane litsebo ba se ke ba nka li-envelopo ho ea batla mosebetsi. Makoloane a ka ke ee ke re ho bona ha kea ba ruta ho batla mosebetsi ke le rutilo ho pheha, e belona ba il'o theha mesebetsi. O hokomelisitse bacha hore ha ba qeta ho fumana likoetliso tsa mopheho ba se ke ba batla mesebetsi empa ba ithehele mesebetsi molemong oa bona le batho ba haufi le bona.

Ho bacha ba ntseng ba re mesebetsing ha e eo, o itse ke; "Ke na le mangolo feela ha nka ka lula fatše ha ke se ke khutla mona moo ke tsoang teng. Ka ema ho bona hore na ke tsoarisa matsoho joang."

H'a bua ka eena o re eena ke sephehi, o qalile a sa le mocha haholo ka selemo sa 2007, 'me eaba o ntse a fumana likoetliso tsa mopheho tsa nako e telele le e khutšoanyane. "Hantle ke iketse sekolong ka etsa lithuto tse itseng, empa ke qeteletse ke etsa lithuto tsa mopheho. Ha joale re se re e-na le sebaka sa likoetliso tsa mopheho. Bo-abuti ba teng bao re se re ba koetlisitse ba itšebetsang le ba sebetsang libakeng tse ngata joalokaha ke boletse pele. Bo-ntate le bo-abuti matsatsing ana a joale mopheho ha e sale oa basali le banana feela le lona le ka pheha.

## Luti Foods Processors

Lithabaneng, Ha Keiso

Luti

FOODS

"Blend of cayenne pepper garlic turmeric, cinnammon & thyme"

"Blend of red onion red bell pepper & garlic"

"Blend of chilli, corianda & tomato"

"Soul soothing sauce to feed your taste buds"

**Contacts:**  
58855012 Call/ What'sApp

www.moeletsioabasothe.co.ls



# Basali le bacha ba kenyeletsoe

## Nthabeleng Seithleko

**L**ekala la Ntšetsoepele ea Sechaba le re 'muso le mafapha a fapakaneng a amehang litabeng tsa ntšetsoepele ea sechaba ba lokela ho tsoarana ka matsoho ho matlafatsa basali le bacha litabeng tsa boetapele le ho etsa liqeto tse nepahetseng tse amanang le khotso le tšireletseho kahar'a naha. Tsena li hlapeletse 'mokeng oo lekala le neng le tšohla leano la naha litabeng tsena, ka la 3 Phupjane monongoaha.

Lebitsong la lekala Mahlape Makakole Boliba, o itse naha e tobane le liqholotso tse ngata tse kenyeletsang tšekefetso ea basali le banana, ka hona e lokela ho ikamahanya le litaba tsa linaha tse ling hobane e morao litabeng tse matlafatsang basali. O re ba lokela ho sebetsa ka thata ho bona hore basali ba nka karolo litabeng tse tšisetsang naha khotso kaha naha ha e hloka khotso e le bona ba amehang hampe. A re basali ba lokela ho kenyeletsoa litabeng tsa ntšetsoepele ea bona, kaha ho se naha e ka matlafalang liqetong tsa eona e sia morao karolo e 'ngoe ea sechaba.

Rethabile Ramalefane Matobo, ho hlaha Lekaleng la Machabeng, o itse toko-

mane e tla ahoa ke mafapha a fapakaneng e reretsoe hore basali ba kenyeletsoe litabeng tse nang le khotso, e ipapisitse le liqeto tsa Lekhotla la Tšireletso la Machaba a Kopaneng (UN) e toboketsang hore basali e be karolo ea liqeto tsohle tse etsoang molemong oa khotso le polokeho ea sechaba. O itse ha ho nepahetse hore naha e fihlele liqeto tsa mo-shoelella li lokela li ipapise le lipehelo tsa machaba, ka hona tokomane ena e tla ho rarolla mathata ao basali ba tobonang le ona nako eohle.

Lebitsong la bacha Moleboheng Mahase, o re kaho ea tokomane e na e bohlokoa kaha ba tla fetisetsa ho bacha ba bang molaetsa oa ho aha khotso e lukiloeng ke bofuma. A re litaba tsa khotso li bohlokoa haholo empa 'muso o sebetsa ka matla ho bona hore boholo ba bacha bo a sebetsa, le ba khoebong ba fumana tšehetso hore ba tsebe ho hlola liqholotso tse ba tobileng joaloka tlala, tlhokahalo ea lijo le tšekefetso.

O itse ha bacha ba kenyeletsoa ka matla litabeng tse 'maloa hoo ho tla thusa naha ho rala e ipapisitse le maikutlo le liqeto tsa batho ba amehileng e seng ba etsetsoe liqeto. A kopa bacha ho bala litokomane le ho ithuta tsona ha li phatlalalitsoe hobane tse ling tsa tsona li hatikela litokelo tsa bona tsa mantlha tsa botho.

# 'Muso ha o na leano



## Nthabeleng Seithleko

**M**oetapele oa Mputule Political Summit Edwin Sehlabaka, o re 'muso ha o na meralo e hlakileng ea ho loantša litlolo tsa molao, kaha le ho hlakola lihlopha tsa likobo ho se molaong. O boletse tsena, puisanong le Koranta ka la 4 Phupjane monongoaha.

O re taba ea hore boteng ba mekhatlo ea likobo ke tlolo ea melao, e entsoe ho koala sechaba molomo hobane ho sebetsoa ho late-la hore na mang o ikutloa joang, kaha boholo ba lintho tseo ba li etsang ba li etsa ntle ho boeletsi. A re khato eo ba e nkileng e mpe kaha morero e le ho fetoha bahlorisi ba sechaba.

O re ntho e bohloko ke hore ha ho thuto e fanoeng sechabeng kaha batho ba ikaparela likobo tsa bona ba sa tsebe hore qetello ba tl'o kakatoa. O re 'muso o tlameha o rapalatse meralo e hlakileng litabeng tse akaretsang tsa litlolo tsa molao e seng ho be le khethollo. O re e bang 'muso ona o ka busa Basotho ka chofane ho tla ba thata ho mafutsana hobane likeleli tsa bona li tla keketla marameng ho se thuso eo ba ka

e fumanang.

O bontšitse mekhoha e le mengata ea ho hlola tlolo ea molao hobane qalong ho lokeloa ho etsoe lipatlisiso tsa sesosa sa litlolo tsa molao. O re Basotho ba tsietsing kaha litaba tsena ha li sa emeloe ka maoto hoo ho tla etsa hore lipolaeano li se fele. O itse ho fihlile tlhokomelong ea hae hore tse ling tsa litlolo tsa molao bothata bo boholo ke tlhokahalo ea mesebetsi ka hoo ho bohlokoa hore 'muso o thehe mesebetsi o se ke oa bua feela o sa phethahatse.

Sehlabaka o re batho ba pusong ena ke ba ichabileng bo bona le tšireletseho ea malapa a bona, ea hore na bophelo ba sechaba bo sireletsehile ha kae, ha ba qeta ho se kakata ba re ba loantša tlolo ea molao seo ha ba re letho ka sona. O re Basotho ke hona ba tla bokolla ho latela pula e marotholi a li phara eo e leng hona e tlo ba nela le ho ba amoha bolokolohi ba bona. O re leha ho le joalo o tla leka ho thusa 'muso ka ho fana ka boeletsi moo a khonang hore naha e tle e tsoe boemong bona.

A supa a tšoenyehile ke phano ea litšebeliso e le-sisitheho ebile e na le lipehelo joaloka ho bona hore batho ba fumana litokomane tsa boitsebiso ntle le lipehelo. O re hona ke bose-

beletsi bo putlameng moo batho ba shebileng hore e tle ebe bona bafani ba litšebeliso kahar'a naha, ka hona o soabile hobane o ne a sa lebella sena ho etsoa ke puso ena.

A re e 'ngoe ea litaba tse bohloko ke hore Basotho leha ba tlameha ho ipuel-la ba haneloa ka mangolo sebakeng sa mekoloko, ka lehlakoreng le leng ha ho lokeloa ho fetisoa tlhopho-bocha ba ikarabellang ba etseletsa bohanyetsi hobane ba utloa hore lihloa lekhoara, ba sitoa ho etsa boitlamo ba bona.

Ka lehlakoreng le leng, Moetapele oa Khoetsa ea Sechaba, Adv. Lekhetso Rakuoane, o itse 'muso ha o etsa lintho o ele hloko tlhokomelo ea litokelo tsa sechaba, leha o etsa lintlafatso o se ke oa hlokoletsa sechaba hobane ha batho ba le lipelo li bohloko ba sitoa ho etsa liqeto tse nepahetseng. A re ha se hantle hore ha ho loants'oa tlolo ea molao sechaba se hlokoletsoe, le hoja ketso eno e sa thusa ka letho hobane litlolo tsa molao li ntse li etsahala ka tsela e phahameng.

O ipilelitse ho 'muso ho se sebetse litaba tsa pelo kapa lerata la sechaba, empa ba amohela boeletsi kaha ba ka hlola tse ling tsa liqholotso ka nako e khutšoanyane haholo.

**MAZENOD PRINTING WORKS**

Services shown: Publishing Service, Binding Service, Printing Service, Damaged, Repaired.

Mazenod Printing Works (Pty) Ltd  
Prepare good People for The Lord



# Bophelo bo tlokotsing-Busa

## Nthabeleng Seitlheko

**M**oetapele oa Ntlo ea Bakhethoa Justice Nthomeng Majara, o supile hore makala a sebetsanang le litaba tsa ho nyollela baoki ba sebetsang ka maloting litsiane a fihletse tumello ea hore ho khutleloe ho bahlanka ba joalo ho fihlela tharollo ea moshoelella. Sena u se hlalositse ha teka khatelopele litabeng tsa boipelaetso ba baoki ba sebetsang litsing tsa bophelo ka lithabeng, ka la 4 Phupjane monongoaha.

O tiisitse hore khatelopele e teng hobane makala a ne a kopane ka bohanka ho shebisana mekhoha e fapakaneng ea ho feta tabeng ena, a bontša karabo e sa fella hobane a sa nka tlaleho matsohong a hae ho latela tšebetso e ntseng e etsoa. A re ho tlo khutleloa ho bahlanka ba angoang ke maemo ana ho shebisana e le ho fihlela tharollo ea moshoelella ho baleha hore taba e tšoanang e se ke ea ipheta.

Mokhethoa oa Qacha's Nek Mohlalobi Busa, o hlalositse a ile a kenya tšisinyo e potlakileng ea hore baoki ba boipelaetsong bek-



eng tse tharo tse fetileng, 'me tšepiso ea e-ba hore taba eo e tla be e sebelitsoe ka nako e khutšoanyane empa le kajeno ha ho bonahale nko ho tsoa lemina. O itse sechaba se angoe hampe ke boemo bona kaha litšebeliso tsa bophelo e le tse thekeselang, ka hona o etsa boipiletso ba hore taba ena e akofeloe hobane bophelo ba sechaba bo tlokotsing.

Boipelaetso bona bo neng bo qale ka khoeli ea Motšeanong monongoaha, bo tsoetsepele literekeng tsa Mokhotlong le Qacha's Nek, moo baoki ba leng seboko ka litsiane tsa bona tseo ba lokelang ho li lefshoa ha ba sebetsa libakeng tse ka lithabeng. E mong oa basebeletsi ba tsa bophelo motseng 'Maliemelo Khanare, oa Setereke sa Mokhotlong, puisanong ka

mohala le koranta o supile hore baoki ba ntse ba hulanya maoto tšebetsong ea bona, hoo ba sa feng bakuli litlhare tsa bophelo bohle.

O re ho bohloko ho bona bakuli ba sa fumane litlhare tseo ba li tšepahallang ebe motho e mong o ikhethela ho se mo fe. O re Lekala la Bophelo le tlameha ho sebetsana le taba ena ka matla ho namolela Basotho, kaha ho na le bakuli ba bahlano

ba khutlileng setsing ba sa atleha ho bona ngaka ka lebaka la boipelaetso bona, 'me ba bang ba tloha libakeng tse hole hoo ho iphumana ba khutletse setsing e tlo ba bothata.

O phethetse ka hore ekare baoki leha ba ipelaetsa ba hopola boikarabelo ba bona ba ho pholosa bophelo ba sechaba e seng ho kenya letsoho temalong ea sona.

## Ngoan'e motona



**B**ana ha ba hlahe ho latela litabatabelo tsa batsoali, re fuoa feela, 'me re lokela ho amohela feela. Empa ha bana ba se ba le teng re ba arola ho ea ka boleng ba bona. Kholiso ea ngoana e motona le e motšehali ea fapakana, ngoana oa moshanyana o holisoa ka lipolelo tsa Sesotho tse kang; "bitla la ngo-

an'e motona le kathoko ho tsela le monna ke nku h'a lle", 'moho le tse ling tse tšoanang le tsona, 'me ebe ngoana o hola a thatafalloa ke ho lla kapa ho pepesa maikutlo a hae. Taba ena e iponahatsa ha bana ba bashanyana ba sa tlalehe litaba tsa bompoli tse et-sahalang libakeng tseo ba phelang ho tsona.

Ngoan'a moshanyana ho

tloha a hlahile a utloa lipolelo tsena tse etsang hore a thatafale pelo hofihlela a ba boemong ba hore a ikutloe a sa tšoanele ho tlaleha kapa ho lla h'a na le mathata hobane hoo ke sesupo sa hore joale ke monna ka tieo. Ba ee ba hole joalo ba pata maikutlo hoo ba eeng ba pate le ha ba hlaheloa ke lintho tse bohloko joalo ka tlikefetso, ekaba likolong, ka malapeng, mesebetsing kapa kae le kae, ebe ba bolokile tlikefetso eo e le lekunutu la bona hobane ha ba batle ho lahlehela ke seriti sa bonna ho latela kamoo ba bonang litaba ka teng.

Batho ba batona ha ba le lilemong tsa ho theha le ho holisa malapa a bona ba kopana le sebatahali sa ho iphumana eka ba tlameha ho khotsofatsa batho ka liqeto tseo ba lokelang ho li nka. Batho bao ba ba ratang ba ba tseka, hangata ba ee ba iphumane ba tsekoa ke 'm'e, likhaiseli le molekane. Banna ha ba lokele ho khetha hore ba ratang mang lipakeng tsa batho bana ba bararo hobane ka boraro ba bona b'a ba rata ebile b'a ba hloka leha e le ka mabaka a fapakaneng. Pherekano

ena e bakeloang banna e thefula le ho theola seriti sa malapa le naha ka kakaretso, e baka lintoa tse sa hlokalang tseo ka nako tse ling li be li ee litlolong tsa molao tseo hamorao li isang ba bang ntlwana-tšoana, lipetlele kapa mabitleng.

Ha morao h'a fumana liqholotso tse moimelang a be a keneloa ke ho sithabela maikutlo kapa ho lahlehela ke kelello. Re ka ithuta hore batho ba batona hangata ba hlahella linthong tse bontšang hore ba pata maikutlo a bona ha ba kenne kapa ba halefile, tse kang tai le lithetefatsi kapa litlolong tsa molao. Hamorao 'ona mahlatsipa ao ba feto-

ha bahlekefetsi.

Erekaha batho bana ba batona ba sa phutholohe ho beha boima kapa mathata a bona pooaneng, maemong a mang ba fetoha makholoa kapa makhoba a tai ka lebaka la ho apareloa ke lihlong ha ba lokela ho pepesetsa ba malapa. Taba ena ha e ame feela karolong ea tšebetso, e ama le likarolo tse ling tse ngata tsa bophelo.

Mohlomong ha ho ka ha ba le phetoho e itseng e rutang ngoan'e motona hore puisano ke taba ea bohlokoa re ka iphumana re thefutse sekahlala sa ho nyoloha ha litlolo tsa molao.

### Mother's Touch



# 'Muso o tsetela litholoaneng

Khaile o re mosebetsi oa hae ke ho bona hore mosebetsi eohle e etsoang

litaba tsa sechaba le lithoko tsa sona. A bontša ha hona joale

Hape a re ba tlo hlahloba le hore litloaelo tsa sechaba ha li fetoloe, ba boele ba

lo. A bontša bohlokoa ba boithuto bo le molemo hobane ha ho sa etsoe joalo

## Nthabeleng Seitlheko

**N**aha ea Lesotho e lokela ho kenya tšebetsong merero eohle e meholo e entse boithuto litabeng tsa tikoloho ho baleha har'a tse ling litletlebo tse ngata tsa sechaba tse ka sitisang boteng ba merero kahar'a metse. Tse-na li boletsoe ke Setsebi sa Paballo ea Tikoholo le Polokeho ea eona, Mathoka Khaile, puisanong le Koranta ka la 4 Phupjane monongoa.

O re polokeho le paballo ea tikoloho ke boikarabelo ba batho bohle haholo sechaba se phelang libakeng tseo merero e il'o ho ba ho tsona, ho baballa lihloiloeng li ea bolokeha e le hore sechaba se sala se ntse se phela ka litloaelo tsa sona. A re hoa nepahala hore litsebi li etse liphuputso tse tla thusa hore tsoelopele e be teng kahar'a sechaba ho sa hatikeloe litokelo tsa sona litabeng tsa tikoholo eo ba phelang ho eona.

ke 'muso ha e ame sechaba hampe, 'me ba etsa seo ba ipapitise le melao ea Lesotho litabeng tsa tikoloho le polokeho ea sechaba 'moho le litumellano tsa machaba tseo naha ea Lesotho e ipapisang le tsona. O re sena se ba thusa ho ela hloko

'muso ka morero oa CAFI, o tlo aha lipolasi tse 15 tsa temo ea lifate tsa litholoana, empa pele tšebetso eo e qala mosebetsi oa bona ke ho hlahloba sebaka seo morero o tla ba ho sona hore na ke lintho life tse ka behang sechaba tlokotsing.

fane ka thuto bathong ba ka lakatsang ho kena motuteng ona oa temo hore ba sireletsehe haholo basali le banana.

O re kamora ho etsa liphuputso ba tlo etsa bonnete ba hore ba sebetsa ba ipapitise le tokomane e joa-

ho ka hatikeloa litokelo tsa sechaba kapa ha sisinngoa metheo ea bophelo ba sechaba joaloka ho lema holima mabitla. Ka hona a re ha ho bile le liphuputso le sechaba se fuoe thuto lintho tsohle li tla nolofala kaha bohle ba tla ba ntsoeleng.



## Mistakes, a necessary evil

We get so broken and shuttered once we realise we have made a mistake more so if that mistake can go public. The question should be why do we feel so pressured to always be perfect, to never show vulnerability and fallibility. Whenever we go around with a notion of perfection we are putting those looking up to us under pressure of thinking a

person at a certain level of life or social status doesn't make mistakes or is not expected to make mistakes, we deny the people the opportunity to learn the reality of life, we only give them the side we want them to see. The sad part is, because we go around with a perfection note around our necks we begin to believe it, we internalise it and want to act

it out, it makes us think we are perfect; we can't make mistakes, we are better than others. We don't take corrections or pieces of advice from anyone. If it takes mistakes to be humble and human let it be, mistakes are a very necessary evil because if we don't make them or seem not to have them arrogance will definitely kill us.



Teboho Matjeka

**Moeletsi oa Basotho**  
Moeletsi oa Basotho



 @oaBasotho

 WhatsApp +266 680 78

 Moeletsi oa Basotho

1

Sesotho Newspaper in Lesotho

To advertise with us, please contact:

Tell: (+266) 2835 0466

Email: [adverts@moeletsiobasotho@gmail.com](mailto:adverts@moeletsiobasotho@gmail.com)



# Lekala le matlafatsa tšireletso

## Nthabeleng Seithleko

**L**etona la Ntšetsopele ea Sechaba, Mohlomphehi Pitso Lesaoana, o sisintse hore sehlobotho sa molao oa tšireletso le tšireletseho ea bana se baloe lekhetlo la bobeli, tulong ea Ntlo ea Bakhethoa ea la 5 Phutjane monongoaha.

O re molao ona o lebeletsoe ho tla sireletsa litokelo tsa bana le hore bana ba banana ba se lelekoe sekolong ha e le baimana kaha e le tse ling tsa liqholotso tseo ba tobanang le tsona. A re hona ho tla fa bana ba banana monyetla oa ho ithuta joaloka bahlankana.

O itse ngoana e mong le e mong o na le tokelo ea ho holela lelapeng le nang le batsoali ka bobeli, 'me moo e bang ngoana o hlahile a sa tsejoe, setšoantšo sena sa molao se fana ka monyetla oa hore a ngolisoe e le oa naha, hobane o na le tokelo ea ho fumana litšebeliso tsa bophelo tse ntlafetseng.

E mong oa Litho tsa Ntlo ea Bakhethoa Mamello Phooko, o bontšitse hore tšireletseho le polokeho ea



bona li tla ba thusa ho ba bokamoso bo chabileng, 'me ha bana ba bolokehile naha e tla hola moruong e matlafale liqetong tsa eona le ho ba le sechaba se utloisisang hantle Litokelo tsa Mantlha tsa Botho.

O re molao ona o tlo namolela bana banana ba

neng ba ba sitoa ho tsoelapele ka lithuto tsa bona, hoo ba bang ba neng ba inehella lenyalo lilemong tse tlaase, ha ba bang ba qetella ba nyahlatsa sekolo ka lehare.

O supile hore molao ona ke namo 'me o tlo thusa hore bohle ba ele hloko Li-

tokelo tsa Mantlha tsa Botho le tsoelopele ea bana ba banana. O itse ha re bana ba banana ba etse bana empa ba ithlomphe hore ba tsebe ho fihlela bokamaso ba bona.

Ka lehlakoreng le leng, Liteboho Kompi o thoholelitse lekala ka ho ntlafatsa

molao ona molemong oa kholo e ntlafetseng ea ngoana' ngoanana e bileng e bolokehileng. A ipiletsa ho baoki ho fana ka litšebeliso tse mofuthu ho bana ba banana molemong oa hore ba be le thahasello ea ho ea litsing e bang ba kopane le mathata kae kapa kae.

# Toka e hloke mahlo

## Nthabeleng Seithleko

**P**aramente ea Lesotho e tlameha ho kena lipakeng, Molaoli oa Sesole oa Mehlang, Lt. Gen. Tlali Kamoli le a mang a Masole a tšeroeng 'moho le eena ba lokolloe Setsing sa Tlhabollo ea Batšoaruo hobane baqosua 'moho le bona ba phelela ka khotso le ba malapa a bona ha e mong e bile e le letona. Tsena li boletsoe ke Moetapele oa Mokha oa Basotho Covenant Movement (BCM) Dr. Thabiso Lipholo, puisanong le Koranta ka la 6 Phupjane monongoaha.

O re Kamoli eo esaleng a bolokoa litlamong a qetisoa lilemo a sa qosoe, o se a le selemong sa bosupa joale ho se kahlolo e oelang khahlanong le eena. O re ketsahalo ena e khahlanong le molao oa motheo le molao oa 'Speed trial'.

O ipilelitse hore bao ba fue beile joaloka Mohlomphehi Selibe Mochoboroane le Mo-

thetjoa Metsing hobane liqoso tsa bona lia tšoana, 'me Metsing o e fue kamora ho khutla palehong. O re e le Setho sa Komiti ea Molao sa Paramente o tiisitse hore paramente e kene lipakeng hobane ho bonahala Makhotla e le botoloki ba molao ba senya tšobotsi ea ona.

Lipholo o re se qhololitseng taba ena ke hore paramente ke baetsi ba molao, Makhotla a ikarabella ho eona 'me moo litaba li sa tsamaeeng hantle ba tla tlameha ho kena lipakeng. O itse o fumane liphuputsong tsa hae hore Moahloli Charles Hungwe o ile a re Kamoli o tla motseba, ka hona seo bontša tšekamelo.

A re Mochochisi Adv. Hlalefang Motinyane, o lokela a lelekoe hobane ke eena ea ntseng a etsa hore Makhotla a se phethahatse molao ka nepo ho latela khanyetso tsa hae. O re Komiti ea Molao e ntse e ithliphela hore eo a il'o ikarabella ka liketso tsena tseo qetellong li tlo imetsa 'muso ka litšenyehelo.

Tsena li latela hore Mohlomphehi a eme ka ntlha ea tsamaiso ka Lekhotleng la Sechaba, hore ho ke ho shejoe taba ena hantle le hore toka e se ke ea ba le mahlo, bohle ba sebeletsoe ka tsela e tšoanang empa Motsamaisi oa Lipuisano Mohlomphehi Tlohang Sekhamane, a mo kopa ho ngola taba eo e le e potlakileng.







# MOB KIDD'S EDUTAINMENT

Puzzle MOB 92-4531

## CROSS WORD

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
11						12		13				14
15							16					
17				18			19				20	
21					22					23		
24				25		26			27		28	
	29		30		31			32		33		
			34									
	35	36						37			38	39
40						41		42			43	44
45					46			47		48		
49				50					51		52	
53			54					55		56		
57								58				
	59							60				

**ACROSS**

- 1. Pierces
- 6. Falsified
- 11. Pair
- 13. Illegitimate
- 15. Oxygenates
- 16. God of the sea (Roman mythology)
- 17. Chinese revolutionary
- 18. Bothers
- 20. Advice columnist \_\_\_ Landers
- 21. Sea eagle
- 22. Gardening tools
- 23. Mid-month days
- 24. Collection or series
- 26. So far
- 28. Mineral-bearing rock
- 29. Round wooden rod
- 32. Fortune tellers
- 34. Restate
- 35. Arab country in northeast Africa
- 37. Jaunty rhythms
- 40. Glass container
- 41. A measure equal to 16 feet
- 43. Gremlin
- 45. Fertilizer ingredient
- 46. Anagram of "Noted"
- 48. Whirlpool
- 49. Anger
- 50. Argumentative
- 52. Prefix indicating recent or new
- 53. Bastion
- 55. Give forth
- 57. Foes
- 58. Fails to fulfill a promise
- 59. Coarsely ground hulled corn
- 60. Stitched

**DOWN**

- 1. Uttered obscenities
- 2. A city in Ontario Canada
- 3. A king of Judah
- 4. The two of them
- 5. Smudge
- 6. Hurries away
- 7. Mountains in Europe
- 8. A set of tools
- 9. South American country
- 10. Main meals
- 11. Makes docile
- 12. An analytic literary composition
- 13. Cove
- 14. Taut or rigid
- 19. Body frames
- 25. Tearful
- 27. Abominable snowmen
- 30. Sardonic
- 31. Illuminated
- 32. Actor \_\_\_ Mineo
- 33. Snake-like fish
- 35. A piece of jewelry
- 36. One who welcomes
- 38. Adolescent
- 39. Precipitated as a mixture of rain and snow
- 40. Liquid from fruit
- 41. Boils
- 42. Dissuade
- 44. Flat masses of floating sea ice
- 46. Tall woody plants
- 47. 10 cent coins
- 50. Assemble or modify written material
- 51. Walking stick
- 54. French for "Friend"
- 56. Not old





# TSA KEREKE

## Kopano ke matla

**K**amphani ea Mazenod e amohe-tse Mookame-li-Kakaretso e mocha e leng Fr. Koenane Steven Molefi OMI ea lut-seng Naheng ea Botswana nako e telele. Tsena li etsa-hetse hona Mazenod, ka la 3 Phupjane monongoaha.

Fr. Katase Paul Katase OMI joaloka Molula-Setulo oa Boto o fetisitse mantsoe a teboho ho tsoa ho Ramaoblata Lesotho ho Fr. Augustine Khakhane OMI ea sebelitseng ka boitelo bohle maemong a thata. O itse o fetile kahar'a liqholotso tse ngata tse akhang ho cha ha moaho, ka hona o loke-loa ke phomolo e se re a iphumana a se a oele fatše. A re Ramaoblata o lebohile Fr. Molefi ea amohetseng thomo ena e ncha, ebile o na le tšepo e tiileng ea hore o tla sebetsa hantle kaha a se mocha haholo litabeng tse amanang le khoebo. A mo kopela tšebeliso 'moho e mofuthu ho basebetsi joalokaha ba entse ho ba bang, 'me a boela a bontša hore bohle ba tšepa-hale hobane botšepi ke ntho ea bohlokoa haholo



tšebetsong. A re Fr. Molefi ha e t'lo ba lepolesa le lisang metsamao ea batho, ka hona motho ka mong a etse mosebetsi oa hae ka tšoanelo.

Fr. Augustine Khakhane OMI o bontšitse hore o fihlile kahar'a Kamphani ka selemo sa 2011, 'me ea e-ba Mookameli-Kakaretso ka selemo sa 2018 moo a ileng a feta har'a mathata a mangata haholo a akhang seoa sa COVID-19 moo likamphani tse ngata li ileng

tsa koaloa. A leboha bohle ka tšebeliso 'moho e mofuthu le ho mo amohela kaha ho se motho ea hlo-kang mefokolo. A qetella ka ho kopela Mookameli-Kakaretso e mocha tšebeliso 'moho e mofuthu, a boela a ipiletsa ho bohle ho tlohela litloaelo tsa khale.

Mookameli-Kakaretso e mocha Fr. Koenane Steven Molefi OMI o qalile ka ho bontša hore ha ho letho le lecha leo a tlang ka lona, empa o tlo tsamaea lit-seleng tsa ba tiileng pele ho eena. A leboha Bookameli ba Kopano ka thomo 'moho le Fr. Khakhane eo ba tlo sebetsa 'moho le eena. A re lintho tseo a li nkang li le bohlokoa haholo ke tšebeliso 'moho (Corporation) hobane Sesotho se re kopano ke matla, khoebisano (Entrepreneurship) lipakeng tsa basebetsi molemong oa kholo ea Kamphani 'moho le ho tsamaisana ka ho tšoarana ka qola ea kobo (Collective co-operation). A kopa bohle ho rapela khafetsa e le ho hlola me-leko eohle e teng e sitisang Kamphani ho hola. A phethela ka ho bolela makhabane a mararo a tla thusa bohle e leng tumelo, tšepo le lerato la mosebetsi.



## 2023-2024 SELEMO B

Sontaha sa 10 har'a selemo

Genese 3,9-15.

Pesalema 129

Ba-Korinthe 4,13-5,1

Mareka 3,20-35



**Khothatso**

### Tšitiso ea pholoho

Ho na le nako bophelong ba hau eo ka eona o tla fumana ho le thata ho amohela pholoho, ho hola moeng oa Kriste, ho kopana le liqholotso tse sitisang makhabane a hao a moea, ehlile nako e joalo e teng ea ho thula thaba ka phatla.

Lipalo tsa kajeno li fana ka mehlala e metle ea lintho tse ka emang pholoho ea motho pele, Bukeng ea Genese Eva o fetoha lejeoe la khopiso pholohong ea Adama eo a mo tšepileng hobane a mo fuoe ke Morena Molimo empa eena a mo eka. Kamor'a ho oela sebeng sa ho ja tholoana sa sefate seo ba sa lumelloang ho e ja, o hlokometse phoso ea hae eaba ho qhekella Adama ho oela sebeng se tšoanang. Thuto e fumanoang mona ke hore molekane oa hau a ka fetoha tšitiso ea pholoho ea hau, ka hona lokisang esale joale hore u se be khopiso ho molekane oa hau. (Ba-Roma 14:13)

Moapostola Paulosi Thutong ea Bobeli o hlalosa hore ho hloka phehello e ka ba e 'ngoe ea lintho tse sitisang motho ho fumana pholoho, haholo phehello ea tumelo le tšepo tse thusang kholo ea moea. Morena Jesu Kriste le eena o re khothaletsa ho lula re falimehile kamehla e se re ra kena molekong, hobane moea ke 'nete o mafolofolo empa nama eona ea fokola. (Matheus 26:41) Leseli leo le le fumanang thutong ena ke hore u ka ba lejeoe la khopiso pholohong ea hau, ka hona khothaletso ke hore le loane nto e molemo hobane "le hoja boleng bo kantle bo bola empa bo kahare bo nchafatsoa letsatsi le letsatsi." (2 Ba-Korinthe 4:18), ebile se le emetseng qetellong se molemo.

Evangeling lejeoe la khopiso e ka ba batho ba etseletsang ba bang joalokaha Kriste a ile a qosoa ka hore o leleka bademona ka morena oa bona e leng Belzebule. Sena se bolela hore o ne a qosoa ka ho etsa tsohle ka lebitso la moea o litšila, ka hona bohle ba khahlanong le mosebetsi oa Morena Molimo; ofe kapa ofe, ba lokela ho ithlahloba. Joalokaha Kriste a bolela ha ho ntlo e arohaneng likoto e ka emang; ha u le Mokriste u re ua Molimo u lokela ho se be khahlanong le eena. Ha ho motho ea ka sebelet-sang marena a mabeli ho hang ka hona u lokela ho etsa khetho. Maemo a mang moo re ka bonang tšitiso ke ka malapeng moo setho se seng se ka sitisang tse ling, mohlala ke ha ngoana a lakatsa ho kena Kereke Sontaha se seng le se seng. Batsoali ka lebaka la mokhathala ebe ha ba tsotelle ngoana ho hang, taba ena e ka bolaea bophelo ba ngoana ba moea haholo. Batsoali bohle ba sa nkeng boikarabello ba ho holisa bana ba bona tša-bong le leratong la Morena Molimo, ke majoe a khopiso pholohong ea bona.

Bana b'eso molaetsa oa kajeno o hlakile haholo ebile o hloka motho ea itekolang a tlohele a supa batho ba bang. U ntse u ka ba khopiso kapa tšitiso pholohong ea hao le kholong ea bophelo ba moea. Molekane oa hao le eena a ka kenya letsoho, 'moho le lelapa, basebetsi 'moho kapa motho e mong le e mong eo u kopanang le eena bophelong ba hao.

Ka hona ke fana ke keletso ena ho lona; "Lulang le falimehileng kamehla e le hore le se kene molekong; moea o mafolofolo empa nama ea fokola." (Matheus 26:41)

### Bahalaleli har'a Beke

- 10 Phupjane Bardo
- 11 Phupjane Herebald
- 12 Phupjane Cominus
- 13 Phupjane Rambert
- 14 Phupjane Nennus
- 15 Phupjane Vitus



# E tšoara PLMC matsoho



**Tšelisothakholi**

**N**yeoe e ntseng e tsoelapele lipakeng tsa sehlopha sa Manonyane le Liphakoe, e tlalehoa ke Raliphatlatso oa Komiti e Kholo e Tsamaisang Lipapali tsa Liki(PLMC), Mongh-

ali Bokang Phasumane e ba tšoere matsoho bakeng sa phano ea likhau le meputso ea selemo sa lipapali se qetang ho fela ea lihlopha tse kholo tsa Premier.

Ho ea ka Phasumane nyeoe ena ke eo Manonyane e neng e ile ea e hlahlela Lekhotleng le Lehlo la Lipapali(DISPRCO) moo e neng e lla ka hore Liphakoe e ile ea sebelisa sebakali

seo e seng sa eona, papaling ea ho qetela ea liki moo e neng e hlole ka 2-0. Ore Lekhotla le ile la fumana Liphakoe e le molato 'me la fa Manonyane 3 points le 3 goals.

Ke ha Liphakoe e bontša e sa khotsofala kahlolelo e fuoeng Manonyane, eba e fetela Lekhotleng le ka holimo, moo nyeoe ena e tlang ho tsoelapele ka Labone la

la 6 Phupjane 2024. E bang Liphakoe e ntse e sa khotsofala e tla boela e fetela lekhotleng la machaba la CAF le FIFA. Ha tsena li ka etsahala tsohle li tlabe li ntse li eme ho fihlela Liphakoe e amohela kahlole.

Phasumane o bontša hore nyeoe ena e emisitse tsohle kaha bane ba lokela ho kopana le mofani ho lula fatše le ho buisana le eena

bakeng sa ho nchafatsa konteraka, ho nehelana ka lihlopha tse theohetseng mokhahlelong o ka tlaase oa A Division ho Komiti e Tsamaisang Lipapali tsa Liki ea A Division(ADMACO) le ho amohela ka molao tse ncha e leng Majantja le Mzamane. A re boemo bona bo ka 'na ba boela ba ama ho qala ha selemo se secha sa lipapali sa 2024/2025.

Bothata bo boholo ba nyeoe ena ke hore kamora hore Manonyane e abeloe li-point le li-goal e ile ea nyollela maemong a bo-13 lokong, haene e le boemong ba bo-15 'me e lokela ho theohela liking e ka tlaase ea A Division le Naughty Boys e seng e ntse e tsoile ka kotloloho. Ha joale boemong bo katlaase ba liki ke Ace Maseru boemong ba bo-14, ha boemong ba bo-15 e le CCX. Ka qetellong ke Naughty Boys boemong ba bo-16. Ha Manonyane e ka hlola nyeoe ena e tlabe e phonyolohile selepe empa ha e ka e hlola e tliho theoha le Naughty Boys.

Ho sa le joalo, PLMC e tlalehoa e tliho ntša phafa moraheng ho shapa Matlama le Bantu kamora hore batšehetsi ba lihlopha tse na ba tsoe taolong, ka ho hlasela baletsaphala lipapaling tsa tsona tsa ho qetela tsa liki tse bileng Mohale's Hoek le Bambatha.

# E tobane le tau

**Tšelisothakholi**

**S**ehlopha sa Naha sa Papali ea Bolo ea Maoto, Likuena se tobane le papali e matla khahlanong le Warriors ea Naha ea Zimbabwe, lipapaling tsa ho phunyeletsa ho ea litholisanong tsa Mohope oa Lefatše tse tli'o tšoaroa lekhetlo la pele linaheng tse tharo e leng Canada, Mexico le USA ka selemo sa 2026.

Likuena e tli'o amohela Warriors Lebaleng la Orlando Stadium, Afrika Boroa ka Labohlano la la 7 Phupjane 2024, 'me e tla be e le papali ea pele eo Likuena e tlang ho e bapala leetong la eona la pele la lipapali tsa Mokhahlelo oa C, le kenyeletsang Linaha tse kang Nigeria, Afrika Boroa, Benin, Rwanda le Zimbabwe. Papali e hlahlamang e tla ba-

pala le Wasps ea Rwanda Lebaleng la Moses Mabhida Stadium ka Labobeli la la 11 Phupjane monongoaha.

Likuena e-ea papaling ea mafelo a beke e bapetse lipapali tse 'maloa tsa machaba tsa setsoalle. Ka la 6 Pherekhong monongoaha e ile ea bapala le Naha ea Mozambique moo e ileng ea shapua 2-0. Ka eona khoeli e tšoanang ea bapala mokhekhetho oa 0-0 le Afrika Boroa. Ka la 21 Tihakubele ea boela ea bapala lipapali tse peli le Naha ea Ethiopia moo papaling ea pele e ileng ea hlola Ethiopia 2-1, ha e hlahlamang e ile ea hloloa 2-1.

E phethetse lipapali tsa setsoalle ka ho ikotlolla ka Namibia ka seahlolo sa 1-1, papaling e tlalehoang Likuena e ne e bapala ka makhathe a maholo. Mokoetlisi oa Likuena, Lesley Notši o thoholelitse tsela e ntle eo sehlopha se bapetseng ka teng. A re o na le tšepo e kholo ea hore ba tli'o seb-

etsa hantle lipapaling tsena tsa ho phunyeletsa.

Libapali tse il'o bapala le Warriors le Wasps ke tse latelang; Lithibathibane ke moetapele oa sehlopha Sekhoane Moerane, Ntsane Molise le Tankiso Chaba, moleng o kamorao ke Thabang Malane, Motete Mohai, Thabo Matšoele,

Kopano Tseka, Rethabile Rasethuntša, Rethabile Mokokoane, Mokhele Molise le Katleho Koeana, Mpeng ea lebala ke Lehlohonolo Matsau, Lisema Lebokollane, Thabo Lesaoana, Tšepo Toloane, Lehlohonolo Fothoane, Tšepang Sefali, Tumelo Khutlang, Tshwarelo Bereng le Jane

Thabantšo. Bahlaba-lintlha ke Lemohang Lintša le Teboho Masuoane. Ho boetse ho na le libapali tse ncha kahare ho sehlopha tse kang Thabo Makhele le Fusi Matlajoe. Ho tla boela ho e-ba le libapali tse bapalang kante ho naha tse tlang ho kenella sehlopheng sena sa naha.





# Ba leqe ho bapala Chess

**Tšeliso Thakholi**

**K**halala ea papali ea Chess e bile e le mothehi oa sekolo sa maemo a holimo sa papali ena, Naleli McPherson o re basali ha se batho ba nang le thahasello e kholo papaling ea Chess kaha ba lumela hore ke ea batho ba bohlale feela, athe ha ho joalo e ntse e le papali e ka bapaloang ke mosali e mong le e mong ho sa shejoa maemo a hae a thuto.

H'a bua le Koranta ea Moeletsi oa Basotho khalala ea Chess McPherson o re tumelo ena ea hore Chess e bapaloa feela ke basali kapa banana ba bohlale ba bileng ba rutehileng le ho



tseba haholo Lithuto tsa Lipalo e fokolitse haholo-holo lipalo tsa basali ba bapalang Chess. "Boholo banana ba e bapala ha ba le likolong, empa ha ba qeta Likolong tse phahameng le tse kholo ba se ba le leqe ho e bapala." A rialo.

O re sesosa se etsang hore lipalo tsa basali li thehe haholo ke ho hloka tšehetso ho ba ha ho na letho leo ba le fumanang, 'me ho kenela litholisano kantle kapa kahare ho naha litšenyehelo ke tsa bona. "Ke ka lebaka lena ha banana ba ntse ba hola ba tlamehang ho tsepamisa maikutlo a bona linthong tseo ba ntseng ba li etsa bakeng sa bokamoso ba bona." O boletse joalo.

O re sesosa se seng sa basali le banana ho ba le-sisitheho ke hobane hang ha ba qala ba e-ba le malapa, boikarabelo ba bona bo se bo e-ba bongata haholo hoo ba seng ba sitoa ho ba le nako e ngata ea ho bapala. A tiisa hore ha ho bobebe ho basali ho itahlela ka setotsoana papaling ea Chess hobane ba jara litšenyehelo tsohle le boikarabelo bo se bo phahame haholo.

A bont'sa hore papali ea Chess e hloka boikoetliso bo matla kaha e batla hore motho a ithute hore na batho bao a bapalang le bona ba bapala joang. A re e boetse e hloka nako e ngata "empa ntho e 'ngoe le e 'ngoe e khannoa ke lerato la motho. Motho o hloka ho sebetsa ka thata hore a tsebe ho bapala Chess."

A qetella ka ho ipiletsa ho basali le banana ho bapala papali ena kaha e le bohlokoa hobane e ruta motho ho tsepamisa maikutlo linthong tseo a li etsang, e'a hlabolla le ho thusa bana ba sekolo ho ipabola lithutong tsa lipalo. "Re le bakoetlisi ba papali ena re tšoenngoahalo haholo ke ho bona lipalo tse fokolang haholo tsa banana le basali papaling le tsa banna le bashanyana.

Ho ea ka e mong oa batsamaisi ba papali ea Chess, Monghali Tihoriso Morienyane o tiisitse hore basali le banana ba leqe ho bapala papali ea Chess. "Re ntse re leka ho ba botsa hore na bothata ke bofe, empa boholo ba re fa mabaka a fapakaneng." A re bona e le batsamaisi ba ntse ba etsa maoala ohle a ho hohela basali hore ba tle ba qetelle ba rata papali ea Chess.

## Ba kiba-kiba ka likhau

**Tšeliso Thakholi**

**S**ekolo sa koetliso ea lipapali sa Masianokeng se fane ka mangolo le likhau ho lihlopha tsa bolo ea maoto tsa ba lilemo li katlaase ho 15, tsa bashanyana le banana ba ipabotseng selemong sa lipapali sa 2023/24, moketeng o neng o tšoaretswe Holong ea Sekolo se Phahameng sa Masianokeng ka la 1 Phupjane monongoaha.

'Moko-tabo oa mokete ona e ne e le ho leboha le ho lebohela libapali tsohle tsa sekolo, ka ho ipabola tšebetsong ea tsona lipapal-

ing tsa sekolo. Ho boetse ha tlotloa bahlokomeli ba sekolo, bafanai le President ea Masianokeng Sports Academy, Monghali Tlokotsi Ndlovu le bohle ba kentseng letsoho katlehisong ea sekolo selemong se tsoa feta sa lipapali.

Lithiba-thibane tse hloahloa tsa selemo sa 2023/24 ka ho bashanyana e bile Liteboho Lesemo, ho banana ea e-ba Karabo Ntieane. Bobeli ba ile ba fuoa lengolo la boipabolo le mohope sebakali ka seng. Ka mokhoa o tšoanang ausi Ntalimeng Rabolinyane le abuti Thabo Monare ba ile ba itsamaela ka mehope e 'meli le lengolo, ka ho ba libapali tse bapalang morao

tse hloahloa.

Haele libapali tse hloahloa tse bapalang bohareng ba lebala tse ileng tsa abeloa likhau le mangolo ke Khabele Seoli le ausi Liteboho Tlhakola. Libapali tse bontšitseng boitsoaro bo botle kahare ho sekolo le ho lihlopha tsa bona e bile ausi Reabetsoe Pitikoe le abuti Tefo Thebane ba ileng ba fuoa mehope le mangolo a ba tlotlang.

Likhau tsa bahlabalintlha tsona li ile tsa nkoa ke Mohlomi Foulo le 'Mabafokeng Moholei. Libapali tse khethoang ke libapali tse ling ka lebaka la papali ea tsona e ntle, e bile ausi Thato Sekoai le Katleho Tšosane. Athe libapali tse

ileng tsa bonahala papali ea tsona e ntlafetse haholo selemong sena, e bile Senate Makhobalo le Thabelo 'Moleli. Kaofela bone bona bo ile ba fuoa mehope le mangolo. Ho boetse ha abeloa libapali tse 89 tse sebelitseng hantle mangolo a ba tlotlang.

Monghali Tlokotsi Ndlovu o thoholelitse bohle ba sebelitseng ka thata, 'me a ipiletsa ho libapali tse ling ho nka mohlala oo o motle. A re morero oa sekolo ha se ho bapala kahare ho naha feela, empa le kantle ho naha e le ho holisa le matlafatso talenta ea bana. A supa hore ba se ba bile ba e-na le setsoalle le linaha tsa Botswana, Afrika Boroa le Eswatini, 'me ka la 17 Phupu monongoaha ba tla be ba etetse Botswana ho ea bapala hona teng. A leboha bohle ba kentseng letsoho ka mekhoha e fapakaneng ho atlehisa mokete ona. A kopa bafani ho tsoelapele ho ba tšehetsa molemong oa ho otlala litalenta tsa bana.

Lebitsong la LeFA, Mofumahali Joalane Dongoane o thoholelitse le ho leboha Monghali Ndlovu ka katleho ea mosebetsi oa hae o motle oa ho otlala bana. "Motho haele mokoetlisi ke motsoali, 'me kea tšepa hore Masianokeng ha e ntse e hola tjena, re tla bona ho se ho e-na le sehlopha se keneng liking ea basali." O boletse joalo a bile a phethela ka ho ipiletsa ho libapali ho hola ba bapala 'moho kaha seo se tla holisa talenta ea tsona.

